

# Manmin nga mga Balita

NO. 30 MAYO 5, 2013

## Tanang Pasalamat og himaya ngadto sa atong nabanhaw nga Ginoo



Pagsaulog sa Easter Sunday nga usa sa tulo ka pinaka importanteng Kristohanong kasaulogan, ang Manmin Central Church naghimo sa Easter Sunday Service og nag saulog sa Holy Communion (litrato 1). Ang mga miyembro nagpasalamat og naghimaya sa Ginoo uban ang langyaw'ng mga pastor og mga magtutoo og nag ambit sa kalipay sa kinabuhing dayon og sa paglaum para sa pagkabanhaw (litrato 2, 3).

Nagkalawum ang gugma sa mga miyembro sa simbahan ngadto sa Ginoo, nagka daghan sad ang kalipay og pasalamat. Niadtong Marso 31, 2013, ang Holy Communion gihimo atol sa 'Easter Sunday Evening Service'. Ang maong serbisyo gitambongan sa mga miyembro duolan sa 10,000 ka mga sanga og nakig ubang simbahan pinaagi sa GCN TV ([www.gcntv.org](http://www.gcntv.org)), nga maoy nahimo nga ang pasko sa pagkabanhaw makahulogan.

Si Senyor Pastor Jaerock Lee niwali sa mensahing "Grace Given to Us". Sa wala pa mangalawat nihatag siya og gamhanang pag-ampo aron maipadayag ang original nga tingog og mapalayas ang kusog sa kangitngit. Pinaagi sa pag-ampo, ang tanang mga miyembro sa simbahan, mga pastor, misionaryo, og ang Levite-workers naka sakay sa paspas nga baha nga espirituwal.

Espesyal nga mga bisita gikan sa Germany, U.K., Russia, Peru, Japan, og China ang nitambong sa serbisyo. Pastor Rapael Lonji Yanga og Mudidi Mungudia Kabangu, gikan sa Germany, ningon nga nibisita sila sa simbahan aron sa pag saksi sa gamhanang lihok nga gipakita pinaagi ni Dr. Lee og ang pagpakatag sa balaang ebanghelyo didto sa Europe lakip sa Germany. Sila nipuno sa pag-ingon nga ang pag pangalagad ni Dr. Lee maayong sombanhan sa mga Kristohanong simbahan aning henerasyona.

Si Pastor Yanga, nitambong niadtong 2004 Germany United Crusade ni Dr. Jaerock Lee, ni ngadto aron sa

pag-ingon nga daghang tawo niingon nga ang krusada panalangin gikan sa Diyos ngadto sa mga German og tungod ato ang pagtoo sa mga magtutoo nitubo og ang mga simbahan nag makusanganon.

Si Pastor Kabangu nitan-aw sa Easter Performance og ni komentaryo sad. Niingon, "Nindot kaayo. Tininuod nga nagpakita sa mga pag-antos ni Hesus nga nitubos sa mga sala sa katawhan. Nisakit ang akong dughan nga nagtan-aw nga si Hesus gikastigo". Marso 31, 2013, ilang nadawat ang pag-ampo ni Dr. Lee para sa ilang pag pangalagad.

Jane Mpologoma Nabanakulya, misionaryo gikan sa U.K. niingon nga ang mga miyembro sa ilang simbahan naka eksperyensiya sa gahum sa Diyos og nagsulay nga mausab pinaagi sa pag-ampo og puasa. Niingon nga natandog kaayo siya sa Easter Performance nga dasig

nga nagpakita sa mga panghitabo sa Bibliya, diin ang mga sundalo ni bahin bahin sa tapis ni Hesus ngadto sa upat ka parti og ang mga babaye nagsunod ni Hesus nga nanaghilak. Ni dugang sa pag-ingon nga iyang nakita kon giunsa pag lansang si Hesus.

Maurine Lasfolk, Sweden, nibisita sa Manmin Central Church uban ang iyang mga anak, og si Yulia Gorelova miyembro sa London Manmin Church sa U.K. niabot sad. Ila sad nga na eksperyensiya ang espirituwal nga panalangin nga gihatag sa Manmin niadtong Easter Sunday og naghimaya sa Diyos. Dugang pa, si Misionaryo Wong Ping Ping, kanhi prodyuser og Mc sa Far East Radio Broadcasting og si Deaconesa Wei Iran, nga naayo sa 'depression' pinaagi sa pag-ampo ni Dr. Lee, nag malipayon sa Easter Sunday sa ilang pagbisita sa Manmin Central Church.

### Ang Retreat sa mga Young Adults og Manag-Asawa nga Giabi-abi sa Crystal Forum, Israel

Ang retreat sa mga Young Adults og manag asawa nga gihimo sa Crystal Forum (Asosasyon sa mga Israeli Pastors) sa Nahariya, Northern-Israel niadtong Marso 17-19, 2013. Gitambongan sa mga 300 ka katawhan. Ang mga nanambong nagdayeg ni Hesu Kristo, nag-ampo para sa Israeli evangelization, og naka angkon sa espirituwal nga kapuno diha sa panag tipon uban sa gugma.







Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

# Unodnong Gugma og Espirituhanong Gugma

“Mga igsoon, maghigugmaay ta kay ang gugma gikan sa Diyos. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo anak sa Diyos og nakaila sa Diyos. Ang wala mahigugma sa iyang isigkatawo wala makaila sa Diyos kay ang Diyos gugma man” (1 Juan 4:7-8).

Ang pulong “gugma” makalipay og maukay ang atong dughan kon kita makadungog ini. Walay labaw’ng makalipay kon kita mahigugma nga dili mausab. Gani atong madunggan nga naay naka labang sa kamatayon. Naka usab sa mga panghitabo og napa nindot ang kinabuhi tungod sa gahum sa gugma. Ang gugma gikinahanglan kaayo alang sa kalipay og kini naay dakong gahum aron mausab ang atong kinabuhi.

## 1. Unsa ang ‘Unodnong Gugma’?

Bisan ang dili magtutoo og mga daotang tawo mahigugma niadtong maayo og mapuslan nila. Ang ilang gugma murag tinuod, apan sa katapusan dili tinuod nga gugma. Kini tungod kay ang ilang gugma unodnong gugma, ang gugma nga mausab sa paglabay sa panahon og mahanaw atubangan sa mga ginagmay’ng problema.

Ang unodnong gugma mausab sigon sa mga panghitabo og kondisyon. Kini mausab dinuyugan sa pagpahimulus og binipisyo. Mohatag lang kini kon makadawat og kon ang butang mapuslanon. Kon ikaw gustong modawat og dughan kaysa mohatag ngadto sa uban og ma lain ko sila dili mo sukli nimo, ang kanang gugmaha unodnon.

Kasagaran sa ginikanan mo padako sa mga anak uban ang debosyon og pagkugi, apan daghan sad ang mo padako sa ilang mga anak para maka binipisyo. Moingon, “ako ning gibuhat sa akong mga anak aron maayo ang ilang pagdako”. Apan daghan kanila ang gustong magpahambog sa ilang mga anak. Mo supak sila sa ilang anak o malain kon ang pilion nga trabaho o pangasaw-onon dili ang ilang gusto. Kini nagpamatuod nga ang ilang gugma naay kondisyon og ang kahago naay bayad.

Unsa man ang gugma sa mga anak ngadto sa ginikanan? Sama sa giingon “A protracted illness wears out filial devotion”, ang ubang mga anak magtoo nga ang ilang ginikanan samok og pasagdan nalang kon matiguwang og nag masakiton. Tagsa nalang manawag sa ginikanan, pasangil nga bisi. Ang ila nalang mga anak ang atubangon og ang ilang kinabuhi. Naa pa gani imoral nga mga anak nga nasilag sa ginikanan tungod

kay ang ginikanan dili mohatag sa ilang gipangayo nga kwarta. Ang uban mopatay pa sa ginikanan.

Unsa man ang gugma sa manag higala? Ang uban nga tawo nasakitan sa dughan tunogd sa pagluib sa higala nga ilang gisaligan. Ang uban manghulam og dakong kantidad sa kwarta og kon dili gani magpa garantor. Kon balibaran sa ilang hangyo, magtoo nga giluib og mo aslom ang relasyon. Kon tinuod kang nahigugma dili ka mo hatag og kalisdanan. Bisan pa, ang unodnong gugma mangita lang sa iyang kaugalingong binipisyo og mo pahilayo kon wala nay kaayuhang makuha.

## 2. Unsa ang ‘espirituwal nga gugma?’

Ang diksyunaryo nag-ingon nga ang gugma mao ang paghatag og balor og mahimong ihatag ang tanan. Apan ang gugma nga gihisgutan sa Diyos labaw pa sa gugma nga naa sa diksyunaryo. Kini mao ang espirituwal nga gugma. Ang espirituwal nga gugma nangita para sa kaayuhan sa uban, mohatag og kalipay, paglaum, og kinabuhi ngadto nila, og walay kausaban.

Sa Bibliya, si David og Jonathan nag-ambit sa espirituwal nga gugma. Si Jonathan anak ni Saul, unang hari sa Israel. Sa pagtan-aw nga gipildi ni David si Goliath, ang kamyon sa Philistines, gamit lang ang gamay’ng bato nga gihigtan, nakasabot si Jonathan nga ang Espiritu sa Diyos naa ni David. Si Jonathan komander usab, apan bilib siya sa kaisog ni David og na haylo ang iyang kasingkasing. Sugod ato, si Jonathan nahigugma kang David sama sa iyang kaugalingon. Wala niya iglain ang bisan unsa para ni David.

1 Samuel 18:1-4 mabasa, “Human si David makigsulti kang Saul, nagkasuod pag-ayo si Jonathan og si David ...unya si Jonathan naghimo og kasabotan sa panaghigala tali kang David tungod kay gimahal man pag-ayo ni Jonathan si David. Unya gihubo ni Jonathan ang iyang bisti og gihatag niya ni David, lakip ang espada, pana, og bakus”.

Si Jonathan mao ang unang anak ni Saul, siya unta ang sumusunod sa trono.

Apan wala siyay tinguha nga hakog, wala niya hawiri ang posisyon sa pagka hari. Iya hinuong gisulayan ang pagluwas ni David bisan ma dilikado ang iyang kinabuhi sa dihang arisgadong nagsulay sa pagpatay si Saul kang David aron sa pagkuha sa trono. Ang gugma ni Jonathan ngadto ni David wala mausab hangtod nga siya namatay.

Sa dihang si Jonathan namatay sa pagpakig sangka didto sa Mount Gilboa, si David nagpuasa og nag subo tungod sa iyang kamatayon. Human nga nahimong hari, nakita ni David si Mephibosheth, anak ni Jonathan, og iyang giuli ang tanang yuta sa iyang apohan, Saul, og iya kining giatiman didto sa iyang palasyo.

Sama sa ilang gugma, katong naay espirituwal nga gugma, ang gugma nga dili mausab bisan pag ibutang ang ilang kaugalingon sa piligro nga wala silay binipisyo nga ma angkon. Ang ilang gugma wala gihatag aron sila suklian. Ang espirituwal nga gugma mahimong mo sakripisyo og makahatag sa tanan ngadto sa uban.

## 3. Ang gugma sa Diyos og sa Ginoo ngari nato nga dili mausab

Nag-antos ka ba sa kalisdanan tungod sa unodnong gugma nga tugbang sa espirituwal nga gugma? Kon kita magulanon og nag inusara tungod sa gugmang may kausaban, naay Usa nga maka hupay sa atong dughan isip atong Amigo. Kini mao ang atong Ginoo.

Ang Ginoo nahibalo sa atong dughan kay ni bisan kinsa tungod kay Siya gibaliwala og gi tamay sa katawhan bisan siya walay sala nga nahimo. Iyang gibilin ang tanang himaya didto sa langit, ni nganhi sa kalibutan og gi angkon ang mga pag-antos. Pinaagi ato, Siya nahimong tinuod nga amigo og naghatag sa tinuod nga gugma pinaagi sa Iyang pagpakamatay didto sa krus.

Niagi ko sa kinabuhing pobre uban ang daghang mga sakit sa wala pa ko modawat sa Ginoo. Tungod kay nagmasakit ko sulod sa 7-katuig ang naa nako mao ra gyud ang akong masakitong lawas diha sa akong higdaanan og ang utang nga nag tumpi. Ang mga tawong akong gihigugma og

gisaligan nibiya nako. Abandonado kaayo ko, gibaliwala og tinamay. Sa dihang ako nag ong-ong sa pultahan sa kamatayon, wala nay paglaum pa, ang Diyos niduol nako.

Human nga akong nailhan ang Diyos, naayo ang akong tanang sakit og naka angkon sa bag-o nga kinabuhi. Nagsugod ko sa akong bag-o nga kinabuhi. Ang gugma sa Diyos walay presyo. Dili ako ang unang ni higugma Niya. Ang Diyos nihigugma nako og Siya ang unang niduol og nitunol sa Iyang kamot ngari nako.

Isaias 49:15-16 klarong nagpakita sa gugma sa Diyos ngari nato. “Makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? Dili ba niya mahalang ang iyang anak? Apan bisan pag malimot siya ako dili gayud malimot nimo. Tan-awa gikulit ko ang imong ngalan sa akong palad; ang imong mga paril permi kong gibantayan”.

Atong panahon nga masakitan kong mag handum tungod kay ang tanan nibiya nako, gigunitan ko pag-ayo sa Diyos. Sa dihang akong na hunahuna ang Iyang gugma, ang akong luha nibaha. Tungod sa kasakit nga akong na eksperyensiya, akong klarong nabati nga ang Iyang gugma tinuod og karon matinuod anon kong nag trabaho isip pastor aron sa pagbayad sa Iyang grasya, nagtabang sa pag hupay sa dughan sa mga kalag.

Ang Diyos gugma. Kitang tanan nga makasasala, apan Iya gihapong gipadala ang Iyang bugtong Anak dinhi sa kalibutan. Nag andam siya’g nindot nga lugar sa langit og naghuwat nato. Kon atong ablihon ang atong dughan bisan gamay, atong mabati ang Iyang ligdong og abunda nga gugma.

Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo.

Naay duha ka klase sa gugma: unodnong gugma nga nangita lang sa kaugalingong binipisyo og mausab sa paglabay sa panahon, og ang espirituhanong gugma nga nangita sa kaayuhan para sa uban og mahimuot sa matuod. Ako mag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga pinaagi sa pagkahibalo nga ang gugma sa Diyos dili gugmang unodnon apan gugmang espirituwal, maka ambit ka unta sa gugma nga dili molubad diha Kaniya hangtud sa kahangturan.

## Ang Pag-angkon sa Pagtuo

1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghigala’ng lihok sa Diyos nga Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan.

5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).

“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

**Manmin** nga mga **Balita**

Published by Manmin Central Church

Bisayan

235-3 Guro-3dong, Guro-gu, Seoul, Korea (postal code 152-848)  
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048  
http://www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
E-mail: manminministry@hotmail.com  
Publisher: Dr. Jaerock Lee  
Managing Editor: Geumsun Vin

# Ang Upat nga kinadak-ang Gamot sa Daotan dinhi Nato

Panultihon 17:3 niingon, “Sama nga ang bulawan og plata tunawon sa kalayo, ang dughan sa tawo sulayan usab sa Ginoo”. Aron mabalik ang imahe sa Diyos nga giwagtang sa tawo og aron makasulod sa Bag-o nga Herusalem, ang pinaka nindot nga puy-anan sa Langit, kinahanglan nga atong mapalayas ang tanang matang sa daotan dinhi sa atong dughan. Apan dili sayon ang pag diskobre og ang pagpapahawa sa daotan nga lawum nang nigamot diri nato, mao nga itugot sa Diyos ang mga pagsulay. Unya, unsa man ang kinadak-ang gamot sa daotan nga kinahanglan atong papahawaon?

Dili matarong, unodnong kinaiya nga daling mausab

1

Kon ang usa dili tarong magsige lang og panghambog. Dili motuman sa saad ngadto sa uban og basin gani sa iyang kaugalingon. Iyang pun-an o kuhaan ang estorya.

Ang uban mo tuyo og panghambog aron makatikas, ang uban anad sa panghambog og manudlo pa gani sa ubang tawo. Daghan sa mga hitabo, dili nalang gani sila kamatikod nga nanghambog na sila.

Sa dihang si Hesus niingon, “Hinumdumi kini: sa dili pa gani mo tuktugaok ang manok karong gabii, katulo ka moingon nga wala mo ako hiihii”. Si Pedro mitubag, “Dili ko gyud ikaw ilimod bisan pag patyon ko uban nimo” (Mateo

26:34-35).

Apan si Pedro niingon nga wala siya makaila ni Hesus, 3-ka higayon sa wala pa mo tugaok ang manok nianang gabhiona.

Si Pedro nagdahum nga ang iyang gisulti gikan sa iyang dughan. Apan wala niya matuman ang iyang gisulti sa dihang niabot na ang hitabo. Kon ang tawo naay mga bakak nga nagpabilin diha nila dili sila makasiguro sa ilang kaugalingong pulong og dili gani maka pangumpisal. Imo gyung pangitaon ang kinaiya nga mang hambog og imo kining papahawaon aron mahimo kang tarong.

Nitipas sa insaktong dalan, sa tinguha nga makakuha og binipisyo sa walay pagsunod sa kabubut-on sa Diyos

2

‘Ang Pagtipas sa insaktong dalan’ nagpasabot nga wala ka mohimo sa insakto. Kini kung ang imong dughan, hunahunha, og lihok dili mao. Kon ang tanang tawo mopadayon pagsunod sa balaod og sugo, wala gyu’y problema sa katilingban. Sa samang paagi, ang mga anak sa Diyos magpakabuhi gyud unta subay sa Pulong sa Diyos sa 66 ka libro sa Bibliya tungod kay ang ilang pinuy-anan tua sa Langit.

Ang pagsubay sa insaktong dalan makaayo sa tanang butang og makatabang nga dili matintal sa personal nga kayugot og tinguha aron maka angkon og binipisyo og makahimo sa butang nga dili matarong. Si Abraham nihatang sa tibuok kantidad sa yuta nga gilubngan ni Sarah bisan ang mga anak ni Heth nagsulay sa paghatag niya nga walay

bayad (Genesis 23:13).

Si Daniel og ang iyang tulo ka amigo wala makig uyon sa kalibutan. Nisubay sila sa matarong. Tungod ini, sa Daniel gibutang ngadto sa lion’s den og ang iyang 3 ka mga amigo giitsa ngadto sa nagdilaab nga kayo. Apan bisan pa, silang tanan wala ma unsa bisan usa ka lugas sa ilang buhok wala ma sunog og naghimaya sila sa Diyos (Daniel 6:16-23; 3:19-27).

Mahimo kang mo subay sa insaktong dalan kon ikaw dili mangita sa imong kaugalingong binipisyo, basta nagsubay ka sa kabubut-on sa Diyos. Si Apostol Pablo nagsunod sa maong kinabuhi og nisubay sa maayong dalan bisan sa mga kalisdanan, mao nga siya niingon sa 1 Corinto 11:1, “Busa sunda ninyo ako sama nga ako nagsunod ni Kristo”.

Pagkalimbongan, dili motuman sa kaugalingong pulong og kasingkasing

3

Kon dili ka motuman sa imong gi planong buhaton og imong usbon ang plano para sa imong kaugalingong binipisyo o kapuslanan nagpasabot nga ikaw naay pagka tikasan sa imong dughan. Bisin og unsa ka gamay, kon imong usbon ang plano, kini tungod kay ikaw naay pagka tikasan.

Ang imong naandan nga mag sige og usab-usab nahisakop kana sa dughang maliputon. Kining klaseha sa tawo dali ra kaayong mo usab sa ilang plano. Mahimo pa gani nila ang pag luib ngadto sa uban bisan sa sinugdanan matinud-anon silang nag uban sa trabaho.

Kon naa kay sama ani nga dughan, dali ka ra kaayong

mahulog sa kalibutanhong tentasyon sama sa dungog, awtoridad, og pinansyal. Kay ato mang papahawaon ang pagka limbongan diha sa atong dughan og magpatubo sa maayong kasingkasing, mahimo kitang magamit para sa gingharian sa Diyos.

Ato gyung barogan ang atong mga pulong nga atong gipamong diha sa atong dughan. Kay kon dili ta makahimo sa ginagmay’ng butang sama ini, dili ka maka tukod og relasyon sa pagsalig diha sa Diyos. Kon atong batonan ang atong mga saad ngadto sa uban og sa atong kaugalingon og ato kining buhaton ang pagka limbongan mawala og ang pagka matinud-anon moabot dinha sa atong dughan.

Pagtamay, dili maka hunahuna nga ang uban mas labaw’ng importante kaysa iyang kaugalingon

4

Kon ikaw manghinaway ngadto sa uban o sa bisan unsang butang, ikaw walay respetar nila o wala maghunahuna nga kana importante. Ikaw mo look-down sa uban o mangumpara sa awtoridad nga naa nimo og mangabusar nila. Ang tanang lihok sa pagka arogante mahimong tawgon og pagtamay.

Sa imong pagbuhat ngadto sa ubos kanimo, sama ra kini nga imong gibuhay sa Ginoo. Ang paghigugma sa kaigsoonan mao ang paghigugma sa Ginoo. Mao nga kon nagtamay ka sa uban, mao ra usab nga imong gitamay ang Diyos. Sa dihang ang mga Israelita niingon ni Samuel nga magpili og hari para nila ang Diyos niingon nga gi-reject Siya nila isip ilang Hari, nahisulat sa 1 Samuel 8:5-7. Og sa dihang ang mga anak sa Israel nag yawyaw batok kang Moises, ang Diyos niingon nga wala sila mobatok kang Moises apan nibatok sila sa Diyos (Exodus 16:8).


Ato gyung ibutang sa dughan nga naay daghang miyembro apan usa ra ka lawas diha sa Ginoo, mabasa sa 1 Corinto 12:20. Ang matag usa nato miyembro sa simbahan

nga mao ang lawas ni Kristo. Kon ang mga miyembro nag tinamayay, ang lawas dili komportablil sa tanang higayon og dili kini maka lihok og tarong.

Ang kada miyembro sa lawas naay lainlain nga buluhaton og walay usa nila nga dili importante. Kini nag-ingon nato nga dili ta magbiay-biay bisan ang uban walay grado, walay disiplina, o pobre. Sama ra nga ang baba niingon sa iyang mata nga “wala kinahanglana sa lawas”. Kon ang lawas walay mata, ang tibuok lawas apil na ang baba walay mahimo apan mahulog lang ngadto sa lungag. Dakong binuang.

Sa Filipos 2:3 mabasa, “Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa nga gikan sa hinakog nga katuyoan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo”. Mao nga imong isipon nga ang uban importante kay nimo. Ayaw kalimti ang imong posisyon og katungdanan bisan pa og ikaw gihigugma og giila kaysa uban magpaubos ka gihapon og dili mausab.





**Act 1**

**Ang Pagpangalagad ni Hesus**

Si Hesus ang Anak sa Diyos nianhi sa kalibutan aron pagluwas sa tanang katawhan, gi proklama ang ebanghelyo sa gingharian, og nag-ayo sa daghang klase sa sakit og sa tanang matang sa balatian. Panahon sa Iyang 3 katuig nga pagpangalagad.

# Ang 2013 Easter Performance

## “Ang Ginoo mao si Kristo”



**Act 3**


**Ang Pagkabanhaw og Pagkayab sa Ginoo**

Gipildi sa Ginoo ang kamatayon og nabanhaw sa ika-3 ka adlaw human sa Iyang lubong. Unya nagpakita sa Iyang kaugalingon nga buhi sulod sa 40-ka adlaw og ni kayab ngadto sa langit samtang ang mga tawo didto sa Galilee nagtan-aw kaniya. Mao sa ingon ani nga paagi Iyang gihatag ang paglaum sa pagkabanhaw ngadto kanila.

**Act 2**

**Ang Jesus' Passion**

Aron sa pagluwas nato sa atong mga kasalanan, si Hesus niantos pinaagi sa pagsul-ob sa tunokong korona, gikastigo, og gilansang sa Iyang mga kamot og tiil.



Niadtong Marso 29, 2013, atol sa ika-2 tunga sa Friday All-night Service, ang 2013 Easter Performance gipakita. Ang pasundayag nagpakita sa pagpangalagad ni Hesus, kasubo, paglansang, pagkabanhaw, og pagkonsad nga nahisulat diha sa Bibliya. Ang gugma sa Diyos og paglaum para sa pagkabanhaw nabati sa mga nanan-

aw. Tungod sa hinimong pag-asoy ni Maria Magdalena, si Apostoles Pedro og Juan ni handum sa panahon nga sila ni kuyog sa Ginoo. Ang nota sa mga kantang gipasundayag, mga ‘choirs’, og Nissi Orchestra nanganta nga sama ba silang naghatag og mga pagdayeg diha sa presentasyon nga ang Diyos mismo ang nagsulat og

naghimo sa mga kanta. Sama sa mga kantang Iyang gihatag sa mga Israelita, sa Deuteronomiyo 31:19-22. Natandog kaayo nila ang dughan sa mga nanan-aw. Dugang pa, ang special-stage gihimo sa ‘5-degree slope’ para mura gyud og tinuod bisan sa mga nang lingkod tua sa layo.

**Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas**

<b>Manila Manmin Holiness Church</b> 441 Patato St, J-Figuera Sampaloc, Manila, Philippines Pastor Peter Bae Pastor Lucy Lee 2-735-1423	<b>Bataan Manmin Holiness Church</b> 067 Daang Bago, Dinalupihan, Bataan, Philippines Pastor Peter Bae 0910-262-5465	<b>Isabela Manmin Holiness Church</b> Purok 3, Brgy, San Roque, San Mateo, Isabela, Philippines Pastor Peter Bae Pastor Lucy Lee 0905-649-1120	<b>Cavite Manmin Holiness Church</b> 5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), Santiago Gen.Trias, Cavite, Philippines Pastor Sharon Cho 046-850-3193 / 0916-674-3903 / 0905-319-8191	<b>Imus Manmin Holiness Church</b> Blue Bell St. Plaridel III Sub. Bayan Luma 7, Imus Cavite, Philippines Pastor Jubeom Kim 0927-311-7633	<b>Cebu Manmin Holiness Church</b> LOT N. 402 - B-4 Looc Along Side The Canjua Road, Lapu-Lapu City Cebu, Philippines Pastor Rossetta Sung 0921-635-7595	<b>Davao Manmin Holiness Church</b> 301 Ilang Ilang St. Flores Village, Bangkal, Davao City, Philippines Pastor Kathryn Kim 0908-635-2714
--	--	---	--	--	--	--